

# Er estudiant

Premsa entara

comunitat educatiua d'Aran



Deseme 2009 · Gèr 2010

Numèro 6 · Suplement de LO CAMPUS 9



Ei evident que i a còps qu'es matèries didem-ne de "sciéncies", mos pòden semblar força pesades. Tot depen de coma vos ac prenetz: coma ua obligacion o coma ua diversion. En açò de diversion, non volem direr prener-se es causes a nivèu poc seriois e de badinada, mès lèu tot eth contrari. Açò dera sciéncia ei tant important e mos condicione tant era vida jornaliéra, que de tant importanta qu'ei, mos la cau gaudir.

Gaudir d'ua matèria der Institut? Per qué non? Dilhèu quauquarrés pensarà que coma qu'eth o era a escuelhut uns estudis mès de "letres" e com qu'era fisica, era quimiCa o era matematica non son era sua eleccioin, era sciéncia non ci causa sua.

Donques se confon. Pr'amor qu'en tot, absolutadament en tot çò qu'emplegam ena vida jornaliéra i a sciéncia e ua des suas aplicacions, qu'ei era tecnologia, e non cau direr que tanben i a sciéncia e tecnologia enes utisi damb qué mos divertim. Dempùs de com emmagazinam e reprodusim era musica, enquia es ordenadors, Internet, es mobilis, es vidéos, es televisions en tot passar per esquis o bòtes e encluiduda era ròba, productes que son totaument elaboradi en termes scientifics, entà arténher es melhors prestacions entar usatgèr. Era sciéncia ei mès qu'ua matèria.

## Era sciéncia ei divertida

Dilhèu i a quauquarrés qu'encara non se n'a encudat que de contunh mos passam informacion entà crear-mos ua mentalitat damb critèri. Açò non sonque ei ua causa d'estudiants, tanben ei un ahèr d'adults, pr'amor qu'era formacion ei contunha.

Sense ne encudar-mos auem aprenut concèptes basics de sciéncia: coma era organizacion, coma eth cambiament, coma era diuersitat o coma era integratit.

Fixem-mos en concèpte "integratit" e arrebrem que i a ua etica scientifica. Etica scientifica tant des grani tèmes coma des petiti, e s'a d'acceptar que i pòden auer errors e que se'n pòt apréner d'aguesti errors. Pr'amor que justaments podem hèr descubertes importantes en tot corregir es nosti errors.

Ac podem questionar tot, mès en tot anar tás coneishences scientifics e en tot redescubrir es "artefactes scientifics e es suas leis" per nosati madeishi. ●

Collectiu Mistral de Vielha  
mistral@locampus.cat

**En tot jogar e en tot sajar coma s'acomplissen es leis dera fisica der equilibri.**

Era fotografia mòstre ua experiéncia deth Talhèr "Jòcs de sciéncia" qu'impartic Rafael Garcia Molina, ena Escòla d'Osti Jaume Miret de Lhèida, en an 2006.

Article entà debàter

# Era Slow School

Ena Universitat de Lhèida, organizades pera sua Facultat de Ciències dera Educacion s'an celebrat es ueitaus Jornades de Recerca e Innovacion Educativa Maria Rúbies. Enguan es jornades s'an centrat enes aprendissages e es valors dera societat dera immediatesa.

Maurice Holt, Catedratic emerit d'Educacion dera Universitat de Colorado e creador deth tèrme e concèpte Slow School, siguec er encargat d'inaugurar es Jornades.

En escadença d'aguest eveniment, reprodusim de contunh un article deth professor Holt que conten eth moth deth uas deth sòn pensament. Ua naua aportacion de LO CAMPUS entà auer en aranès material de prumèra man, sus eth debat ena comunitat educativa globau.

## Era natura e fin dera education

**E**n libe *The Classic Italian Cookbook*, Marcella Hazan, escriuec: "Cò qu'era gent hì damb es neuritudi ci un acte que revèle coma interpreten eth mon". En aqueth moment - hì 30 ans - ère un sentiment qu'a de besonh ues paroles d'explicacion: eth minjar japonés respecte era estetica, era codina francesa respecte era subtilesa, eth minjar italian respecte es sòns ingredients.

Ara mos prenem cò que minjam fòrça mès seriosaments, e ei oportun preguntar-mos: Què a a díder un dinar d'escola d'amburguesa e trubbles fregides reescuahades sus coma interpretar eth mon? D'autra banda, què ditz sus coma interpretar era natura e era fin dera education?

En tot hér ua pausa entà soscar sus era natura e es conséquencies d'ua amburgeseria en centre de Roma siguec coma començar ua importanta revolucion en tot minjar. Carlo Petrini, un jornalista italiano important, caminaue ath costat d'ua franquicia de McDonald's de recenta dubertura, quan s'arturec e didec: S'ei minjar rapid, per què non an minjar lent - Slow Food? Dera madeisha manéra, jo pensaua en curriculum basat en estàndards dera escola, damb era sua enfasi en tròci regurgitati de

conciences, quan m'encuedè dera analogia damb eth minjar rapid. Cò qu'aumet creat, damb es nòstres pròves e objectius, ci era escola rapida, impulsada pes productes standardizadi. Per què non dessenhau ua Escòla Lenta -Slow School-, en tot impulsar damb mès enfasi como se conceptualizen es idées, coma eth Slow Food qu'impulse coma se pôden realizar es qualitats innates des ingredients?

Eth concèpte de Slow, donques qu'a sorgit dempuis deth movement Slow Food, derivec deth sòn poder coma ua metafora dera sua fòrça morau. Se tracte deth qu'ei bon entà hér, entà gaudir deth "plaser materiu tranquil", coma Carlo Petrini a menut, cò qu'implique hér jutjaments sus era conducta, era vertut e er equilibri. Ena Ciutat Lenta -Slow City-, per exemple, era vertut deth coratge encoratgea as ciutadans entà restrinjer eth creixement des ipermercats pr'amor qu'es provedidors especializadi non se demoren dehòra deth negòci. Coma resultat, era gent pôt comportar-se reflexivament en ua societat qu'avolare era experiéncia personau.

Com qu'era education ei essenciauments capacitar as nòsti mainatges damb era abiletat d'actuar responsablament en ua societat complexa, era idée d'ua Escòla Lenta se seguis fòrça facilments a compadar dera metafora de lenta. Se pòrte ara mena ua institucion a on es estudiantes an temps entà debàter, discutir e soscar sus es conciences e idées, e atau arribar a comprenerec ada eri madeishi e era cultura qu'cererán. Serie ua escola qu'estimec eth critère professional des ensenhaires, qu'arreconeish es differenti interessi e talents des sòns escolans, e trabalhe damb era sua comunitat entà aufrir ua rica varietat d'experiéncies d'apprendissatge.

Malaisidament, es escoles en ua sèria de païsi son obligades, per decisions politiques, a amiar a tèrme es sòns ahòrs d'ua manera totauments diferente. Agust ei particularaments eth cas en Anglatèrra e es Estats Units, a on era education publica non a prenent coma model eth caractèr morau deth Slow Food, mès òc eth caractèr comerciau de minjar rapid.

Cò qu'importe en minjar rapid non ei eth procès de preparacion o d'educacion, senon eth resultat. E eth produete ei menspredable: ua amburgesa a pòc valor nutricional, e er ensenhamant basat enes pròves estandardizades e

objectius tracte as estudiantes coma es vaishèths que s'aumplissen, en lòc de personnes que vòlen comprènher, en tot èster inspirades, entà hér quaqueren d'eres madeishes.

Aquestes escoles "rapides" hèn fòrça pòt entà preamir es estudiantes entath mon deth demand, pr'amor que se basen ena idia de "normes", qu'ena practica significa comparar eth rendiment sus eth contengut basat en pròves. Se volem qu'es nòsti estudiantes guarden tà deuant en lòc deth miral retrovisor, era metafora dera escola basada enes estàndards a d'èster remplaçada pera metafora dera Escola lenta. Era metafora des normes evoca ua memòria populara de batalhes e guerres guanhades, dera intencion fòrma e automobiles fiables. Ei ua imatge poderosa, mès ei entièrement errada.

Era suposicion subjacente ci que se podem hèr motors d'automobiles damb un naut nivèu, per què non gessen es estudiantes a un naut nivèu? Era resposta ei simpla: era fabricacion de virabiquis e un problema tecnic, deth temps qu'era education des escolans ei un problema morau. Com Aristòlit arreconeish, differenti tipes de problemes qu'an de besonh differenti metodes de solucion.


En cas dera Escòla lenta, mos eau resòlver complèxi problemes practices de caractèr morau. Atau, en còr dera Escòla lenta i a era idée d'amassar ath madeishi viatge, es naues prepuses que se discutiran, es responses des sòns escolans, pairs, mestres e d'auti interessadi. D'aguesta manéra, era escola hè un compde continu deth que hè ad aqueri damb un interès reau en sòn trabalh. Era rendicion de compdes ei integrada en procès deth plan d'estudis - qu'ei part d'ua narracion seguida qu'a un significat reau entàs escolans e escoles.

Açò ei fòrça melhor qu'era forma sumativa de rendicion de compdes generadi pes normes dirigides pera escola. Es pairs s'afronten damb es taules comparatives de rendiment enes pròves que desconcerten mès qu'illuminen. Chifres que per eres soletes mos diden fòrça pòc. Qui se beneficie d'aguesta enfasi enes normes? Cèrtaments, non es estudiantes, que se tròben damb curriculum aborrit, ne es pairs, que son totauments excluidi des vertadars jutjaments dera escola des sòns hilhs. Per cò qu'ei des mestres, er efècte ei amendrir era sua morau, e desmesir era sua professionalitat. Sonque es beneficis des politics; quan es nòmers pugen, eri s'apunten eth credit, e quan baishen culpen als escoles.

Eth supòrt ei de més en mès gran entath movement dera Escòla lenta. Béres escoles, ja en camin corrècte, comencen a describir qu'eri son reaumets Escòles Lentas!. E ua manéra inspirada entà obter era metafora de lento enes escoles ei afrontar eth minjar basat ena amburgesa e es estudiantes mòstran coma dessenhau eth son minjar pròpri casaler e lent. De còp, eri an de desafiar era opinion arrecebuda, pensar enes fondaments, e elaborar estrategies alternatives. Ei ua bona recèpta entà aprèner a bastir un plan d'estudis Slow School. ●

Professor Maurice Holt

"The Nature and Purpose of Education" by Maurice Holt was originally published by the Center for EcoLiteracy. © Copyright 2004 Center for EcoLiteracy. Reprinted with permission. All rights reserved. For more information, visit [www.ecoliteracy.org](http://www.ecoliteracy.org).



Pera enòrma importància politica, sociala e lingüistica qu'a e aurà entara lengua occitana, era futura naua Lei der aranés, publicam de contunh eth Preambul der Auantprojècte dera Lei der aranés qu'actuaments ei en periòde d'informacion publica. Eth rête deth texte damb eth són contengut totau, lo podez trobar en blòg de LO CAMPUS. <http://www.locampus.cat>

## Era identitat lingüistica d'Aran

Era lengua occitana, nomenada aranés en Aran, definis un element fonamental dera identitat pròpria d'Aran, defenduda pes aranés ath long des sègles e qu'aué arreconeish c empare er article 11 der Estatut d'autonomia de Catalunya deth 2006.

Istoricament, des dera union voluntaria d'Aran ara Corona catalanoaragonesa petti Tractat d'Emparratament, es institucions politiques deth Principat de Catalonia an arreconeish e respectat era identitat cultura e lingüistica d'Aran. Aguesta identitat se podez desenvolpar en mare d'un regim politic administratiu especiau dera Val d'Aran, en aqua que aguest sigue suprimir er an 1834, damb era imposicion d'aguest territori deth regim administratiu generau der Estat espanyol e deth castellhan com soleta lengua oficial. E, finalment, aguesta intervencion legislativa a de permetir actualizar e dar ua major unitat e coerença ath regim juridic der aranés, qu'aué ei regulat per normes disperses e fragmentaries, que projecten certa ambiguitat sua era identitat dera lengua e eth sòu estatut. Era presenta Lei a per objectius generaus arreconeish, protegir e promòr er aranés en toti es encastres e sectors. D'acord damb era tradicion dera politica lingüistica en Catalonia, aguesta reconeishenya comprén era voluntat de collaborar en emparament dera unitat dera lengua occitana.

Era lengua occitana includis diuerses varietats lingüisticas ath long de toti eth són territoris repartit en tres estats. Actualment era lengua occitana non dispouse d'autoritat lingüistica unica enta tot eth territori de parla occitana. Totun, en Aran era autoritat lingüistica der aranés l'assomis er Institut d'Estudis Aranesis deth 29 d'abru de 2008 per acòrd deth Pleu deth Consell Generau d'Aran.

Damb aguesta Lei, eth Parlament de Catalonia liu un pas t'a deuant era reconeishenya e emparament der aranés en Catalonia. Eth sentit d'aguesta intervencion legislativa ci coerenta damb es valors e objectius de defensa dera pluralitat de lengües qu'an inspirat era politica lingüistica catalana. Ath madeish temps, mejançant era promocion d'aguest madeish valors e objectius en encastre espanyol e europeu, eth Parlament vò contribuir ara sauvagardia e diffusion der auvitage lingüistic occitan compartit damb auti territoris.

## Marc juridic e evolucion legau prealable

En marc dera Constitucion espanyola de 1978, er article 3.4 der Estatut d'autonomia de 1979 establec que: "Era parla aranesa serà objecte d'ensenhamant e d'espècials respekte e protection." Eth desplegament legislatiu posterior d'aguest precepte estatutari permetec configurar un estatut juridic progressivament fortifitadur der aranés. En un primer moment, era Lei 7/1983, de 15 d'abru, de normalization lingüistica, declarer d'aranes lengua pròpria d'Aran e proclamèc certi drets lingüistics d'aranes, amassa damb eth mandat adreçat a poders publics de garantir e er usatge e er ensenhamant. Més t'a deuant, era Lei 16/1990, de 13 de junhès, deth regim especiau dera Val d'Aran, declarer era oficialitat territorializada der aranés, e melhorar es garantides d'usatge e ensenhamant, ath delà d'includir un manament general de possan-e era normalization en Aran. Posterioraments, era Lei 1/1998, de 7 de gér, de politica lingüistica, determinar es sua aplicacion supletoria a aranés e includir disposicions específiques relatives ar topònima, era antropònima e es mejans de comunicacion. Era regulacion der aranés includis tamben d'autes disposicions sectorials, de reng legau e infrarengau, qu'an tendit a comparar eth tractament der aranés e eth catalan.

Era aprobacion der Estatut d'autonomia de Catalonia deth 2006 supause un cambiament fonamentau respècte dera situacion precedenta en declarar en article 6 § 5 era oficialitat dera lengua occitana, nomenada aranés en Aran, en Catalonia.


Auu, er estatut juridic der aranés s'enquadra direcumentals en article 3.2 dera Constitucion, quan determine que "es autes lengüas espanyoles seràn tanben oficiaus enes respectives comunautats autonomes". Era atribucion d'un estatus d'officialitat ad aguesta lengua e era expression més naua dera reconeishenya per part des ciutadans de Catalonia c des institucions, qu'a traus d'her Estatut s'integre en ordenament juridic estatua. Era oficialitat der aranés s'esten ath dela en tota Catalonia, que devan atar er uniu territori lagunes der Estat qu'arreconeish tres lengües oficiaus: eth catalan, eth castellhan e eth aranés. Er Estatut precise bêres ues des consequencies juridiques dera oficialitat der aranés, especialment en çò que tanb as drets lingüistics des ciutadans. Er article 36 especifica concretament es drets des ciutadans d'Aran respècte der aranés. Er Estatut dispuse era aplicacion ad aguesta lengua des principis d'emparament e foment des usatge, era diffusion e era reconeishenya e atribuis ara Generalitat e tanben deth Consell Generau d'Aran era competència sus era normalization i lingüistica der aranés.

Fins finau, eth regim en vigor dera oficialitat dera lengua occitana a implicacions importants en relation damb era aplicacion dera Carta europea des lengües regionaus o minoritaries. Atenguda era formula de ratificacion d'aguest tractat internacionau emplegada per Estat espanyol er an 2001, que remet as lengües que son declarades oficiaus pes estatuts d'autonomia, eth nivell d'emparament der aranés s'a incrementat substancialment coma conseqüencia der Estatut d'autonomia deth 2006.

# Auantprojècte de Lei der Aranés Preambul

## Justificacion e objectius d'aguesta Lei

Els cambiaments mencionadi en mare juridic relatiu ar aranés hèn de besonh ua naua regulacion legau. En primér lòc, entà adaptar eth regim juridic der aranés ath naua Estatut d'autonomia, que formula diuersi manaments explicitis ath legislador en aguest sentit e ena disposicion additionau cinquau fixe un termini de quate ans entà adaptar eth regim especiau d'Aran a çò qu'aué establissi era norma estatutaria. En dusau lòc, entà complir es compromisis establis per Carta europea des lengües regionaus o minoritaries. E, finalment, aguesta intervencion legislativa a de permetir actualizar e dar ua major unitat e coerença ath regim juridic der aranés, qu'aué ei regulat per normes disperses e fragmentaries, que projecten certa ambiguitat sua era identitat dera lengua e eth sòu estatut. Era presenta Lei a per objectius generaus arreconeish, protegir e promòr er aranés en toti es encastres e sectors. D'acord damb era tradicion dera politica lingüistica en Catalonia, aguesta reconeishenya comprén era voluntat de collaborar en emparament dera unitat dera lengua occitana.



Actuauament era norma de referéncia més difonuda, e que manten es madeish criteris des Normes Ortograficas der Aranés aprovadas pera Generalitat de Catalonia en 1983, ei era definida per Lois Alibert ena Gramatica Occitana publicada en Catalonia eth 1935 e redactada per Institut d'Estudis Catalans er an 2000. A compilar der impuls des relacions damb auti territoris de parla occitana, era Lei pòt contribuir a favorir eth desenvolupament des accions relatives era regulacion e establemient des directrices der occitan. Ath madeish, eth Consell Generau d'Aran a de poder promòr er estudi e definir encastres d'usatge der aranés.

Per çò que hér ath nivell d'emparament, eth critéri inspirador dera Lei ei era estenduda ath regim juridic der aranés, coma lengua pròpria d'Aran e oficial en Catalonia, deth contengut propri d'aguesti principis en ordenament lingüistic catalan.

Etaqüens, s'adópe ua perspectiva generosa en desenvolupament des mandats estatutaris, qu'abiliten eth legislador entà determinar era dimension, es usatges e es efectes juridics dera oficialitat der aranés e enquadrad eth procès de normalization lingüistica. Tot er atau, era realitat sociau e demografica der aranés impose certi condicionaments qu'era regulacion legau reflectis mejançant es modulacions correspondentes. Atau, era concentracion des parlants d'aranés ena Val d'Aran, amassa damb eth caractèr de lengua pròpria, justifiquen er establemient d'un emparament més intens en aguest territori qu'ena restà de Catalonia. Es tèrmes més generaus, era dignitat e er estatus qu'aguesta Lei arreconeish dera lengua occitana hè que sigue un referent der emparament dera diversitat lingüistica europea en relation damb er airau lingüistic der occitan.

Eth possament deth prètzhet de promocion e foment der aranés ei eth darrer e un des principaus objectius dera Lei. Ath respècte, se dòte d'u ampla cobertura legau as mesures de foment e diffusion der aranés en toti es encastres e sectors. Entre d'auti aspectes, era naua regulacion preve es mejans de besonh entà gerir er impacte lingüistic de fenomèns sociaus naua coma er increment dera

immigracion o entà possar era presència der aranés enes mejans de communication e informacion.

D'acord damb çò qu'establissi era Carta europea des lengües regionaus o minoritaries, era Lei facilite tanben era collaboracion damb era resta d'Occitània, que se pòt concretar ena adoptacion de mesures de promocion dera lengua.

## Contengut e estructura d'aguesta Lei

Estaqüa desplegue eth principi de lengua pròpria, aplicat ar aranés en Aran, qu'obligea as poders publics e as institucions a protegir-la, a emplegar-la de manera generau e a promòr er usatge public a toti es nivells. Eth concepte de lengua oficial, en relation damb er aranés, garantis ua seria de drets lingüistics generaus devant totes es administracions en territori d'Aran, e dera Generalitat en tota Catalonia. Es principis anteriors se completen damb era afirmacion dera voluntat de potenciar era unitat dera lengua occitana, en un mare de relation damb era resta de territoris e grups de parla occitana. En tot fer en compte aguesti principis, era Lei regule er usatge oficial dera aranés, e estableix mesures d'emparament e promocion deth són usatge entà artener-ne era normalization e mesures de foment entà garantir-ne era presència en toti es encastres

En encastre institucional, aguesta Lei estableix qu'es administracions e es institucions aranéses an d'emplegar de manera generau er aranés e qu'es serviciis e es organismes que dependen dera Generalitat en Aran an d'emplegar la normativa enes sues relacions administratives e ena difusion d'informacion ara ciutadania, sense perjudici deth dret des ciutadans e ciutadanes a escuchar er auta lengua oficial. Dehòra d'Aran, arreconeish eth dret des ciutadans a emplegar e éster atengudi en aranés enes relacions escrites damb era Administracion dera Generalitat de Catalonia, e tanben a emplegar e a éster respondidi orauments enes servicios unificats d'informacion, qu'era Generalitat a de garantir mejançant era adoptacion des mesures apertientes. Atau madeish, proclame era plea validesa de tota era documentacion publica e privada redigida en aranés, sens perjudici des drets des ciutadans ena relation damb es autes lengües oficiaus, e preve era realizacion d'eventuals convéniis damb es organismes estatua entà normalizar er usatge dera lengua.

Per çò que hér era onomastica, s'arrecueillera exclusivitat dera denominacion aranesa des topònims e eth dret des personnes a regularizar es noms e cognoms d'acord damb era grafia occitana.

En çò que tanb er ensenhamant, era Lei regule er usatge der aranés como veucl d'expression normant des activitats d'ensenhamant e administratives des centres docents d'Aran. Tanben auance era extension dera coneishenya der aranés, e dera unitat damb era lengua occitana per tot Catalonia, mejançant era inclusion enes currículums der ensenhamant non universitar de contenuts restacadi damb era realitat lingüistica d'Aran e era sua connexion damb era lengua e era cultura occitana e er establemient d'ua auferita optativa e generau, enes diferentes modalitats d'ensenhamant, d'aprendissatge dera lengua. S'explicite era competència dera Generalitat e deth Consell Generau d'Aran entà estableir es tòtis e certificats qu'acrediten era coneishenya der aranés.

En encastre des mejans de comunicacion, en mar des competencies dera Generalitat, era Lei regule es principis rectors der emplec der aranés en encastre dera comunicacion audiovisual, entà garantir era presència dera lengua pròpria en espaci radiofonic e televisiu, e estableix mesures de foment dera premsa escrita e der usatge enes hilats telemàtics d'informacion e comunicacion. Tanben s'arrecueillera es compromisi derivadi dera Carta europea des lengües regionaus o minoritaries, en tot prever era collaboracion de besonh damb dutes entitatis entara sua artenhuda.

Per çò que hér es mesures de foment e emparament, era Lei arreconeish es responsabilitats compartides deth Govern dera Generalitat e deth Consell Generau d'Aran e formula un mandat generau de possar era normalization der aranés. Se regulen mesures específiques de foment der usatge dera lengua enes activitats e equipamientos culturals e enes activitatis sociaus e econòmiques en Aran, d'acord damb es compromisi establis per Carta europea des lengües regionaus o minoritaries. Fin finau, ena ordenacion dera collaboration damb d'auti territoris de parla occitana s'establisca es mecanismes avienti entà promòr e facilitar era connexion damb era resta der airau lingüistic e era projeccion exteriora dera lengua.

Era Lei compe damb 25 articles, 6 disposicions additionaus, 1 de derogatoria e 2 de finaus. Eth articulat se distribuis en set capitols, que regulen es principis generaus (capitol prumèr), er usatge institucional (capitol dusau), er onomastica (capitol tresau), er ensenhamant (capitol quatu), es tòtis e certificats (capitol cinquau), es mejans de radiodifusio e television (capitol sisau) e eth foment e diffusion dera lengua (capitol setau). Aguesta estructura seguis basicament era adoptada pes leis lingüisticas catalanes precedentes, sens perjudici des modulacions ajustades ara situacion sociolinguistica der occitan en Catalonia e deth respècte der encastre d'autonomia deth Consell Generau d'Aran entà regular e fomentar er usatge dera lengua pròpria. ●

## Programa de Gent Grana

**Cercam  
persones coma tu**

Ena Òbra Sociau "La Caixa" cercam persones qu'apòrten valors ara nòsta societat. Coma era gent grana que ja se forme enes nòsti talhèrs e conferéncies, apren informatica, collabòre coma voluntària e trabalhe entà milhorar era sua qualitat de vida.

Informa-te'n e participa-i • [www.laCaixa.es/ObraSocial](http://www.laCaixa.es/ObraSocial) • 902 22 30 40



ÒBRA SOCIAU · ERA ANIMA DE "LA CAIXA"